



Bunga lo khwiniswaho a dindi ine la dzhena mufhe:



Malatwa a wela dindini hune a sina zwiludi zwa nwelela mavuni. Mufhe u dzhena tshifhinga tshohe u tshi fhira kha tshifhato tshi re ntha ha dindi, u dzheniswa nga phaiphi ine ya dovha ya bvisa munukho khathihi na mimuya. Nge ha dzula hu na swiswi ngei ngomu, zwikhokhonono zwi kungwa nga lutshedza lu re mutumerini wa phaiphi zwa swika hune zwa fashwa nga sefo i re henefho. Mutengo u thoma kha R600.00-R3 000 zwi tshi bva kha zwine muta mugede wa tama zwi tshi longelwa. Ya u shuma ngayo ndi R60.00 arali mashika a tshi shululwa luthihi miwahani mitanu.





Mabunga o khwiniswaho a madindi mavhili ane a dzhena mufhe:

Kushumele kwalo ku fana na kwa ilo le la bulwa afho ntha. Hu shumiswa dindi lithihi u swika li tshi dala. Buli la u tsitsa malatwa dindini khathihi na phaiphi ya muya zwi a shatelwa ha shumiswa lia liwe dindi. Zwi re ngomu ha dindi la u thoma zwi fukulwa nga murahu *ha miwwaha i no swika minaa*, musidindi i si tshena vhuhali. Mutengo u thoma kha R2 500 u swika kha R4 500 zwi tsh bva kha uri muta u lila zwithu-de. Ya u londola ndi R35 u swika kha R135 zwi tshi bva kha u shela mulenzhe ha muvhuso wapo, u diimisela ha muta uyo siani a u londola malatwa, khathihi na tshaka dza kulatelwe kwa malawa. Minwaha mivhili minwe na minwe.

Mabunga a no ita mupfudze a no katela na u pambuswa ha mutambuluwo khathihi na sisiteme dza u omisa:


Malatwa a kuvhangana kha gumbu hune miora ya khuni, mavhadelo na maswarelo a miroho a poswa ngomu nga murahu ha u shumiswa ha bunga, a thusa kha u thivhela munukho khathihi na u sinisa tshika khathihi na u langa u nukala lune zwa thusa kha u sinisa malatwa. Mutambuluwo u a kona u pambuswa nga mapaipi a tshipentshela; ndi mutambuluwo wonoyu une wa nga shumiswa sa manyoro. Kha sisiteme dza u omisa phaiphi dza muya ndi dzone dzine dza thusa kha uri murongwe u bve. Mutengo u thoma kha R3 000 u swika kha R4 000 (zwi tshi bva kha lutamo lwa muta) kha sisiteme dzi no shumiswa dzifemeni kana mishumoni. U londola zwi dura R35 -R50.00 zwi tshi langwa nga u shela mulenzhe ha muvhuso wapo, u diimisela ha muta uyo siani la u londola malatwa, khathihi na tshaka dza kulatelwe kwa malatwa.





Mabunga a u gwedzha/u putedza kana a no shumisa madi:

Malatwa a gwedzhelwa kule hu tshi shumiswa madi a si manzhi. Madi ane a sala panini ndi ane a shuma kha u thivhela munukho, thunzi na vhunyunyu. Mutengo ndi R2 000 u swika kha R3 500 ine ya nga kha di gonya zwi tshi bva kha lushaka lwa mavu. U londola R150 - R300 nga nwaha hune ha vha na direini ya mavuni.



“Aqua-privy” na a u nweledza


Holu lushaka lwa mabunga lu lila uri hu vhe na mawe mai nga nha ane a o upedza kana u tibedza shuthi (shute). Malawa a nga vhulungwa nga nila dzo vhalaho dzi no nga u kuvhanganywa hao ngou gumbuni o valiwaho kana magwada a kuvhanganywa a tshi tou elela huwe a nwelela fhasi. Mutengo ndi R2 000- -R3 000 ine ya nga kha i gonya arali hu uri mavu a hone ha koni u tswonzwa mai. Tshelede ya u londola ndi R150 - R300.

Mathanngwe a sephuthiki na a u nweledza

Malatwa a no bva bungani khathihi na madi a mashika a no bva nudni, a gwedzhelwa kha basabasa hune a kuvhanganywa tshifhinga tsho no lingana awara dza 24 u itela uri a dzike khathihi na u muniwa nga bakhitheria. Zwiludi zwi tuwa zwa ya zwa dzhena kha soredzhi thukhu hune zwa nwelela mavuni. Tshidziki tsha tshika hu swika hune tsha kuvhangana lune tsha vho tea u hwalwa nga lori. U dzhenisa ndi R7 000 - R8 000 na R200 ya u londola nga nwaha zwi tshi bva kha uri mashika ayo a tevhulwa lungana.


Soredzhi thukhu ine ya si kuvhanganye magwada

Mathanngwe a sephuthiki na a u nweledza one a ita uri zwidziki zwi rumelwe nga phaiphi thukhu zwi tshi rumelwa afho hune ha gaiwa hone tshika (hune ha nga hu kule na midi hune u rurela ha itwa nga mapaipi a soredzhi kana a tou hwalwa nga lori. Arali hu uri ho no di vha na thanngwe ya sephuthiki afho mudini kururele kwa hone a ku yi thambo, fhedzi-ha arali hu uri a hu na, zwi a vhidza vhukuma.



Thannge i no Kuvhanganya


Malatwa a gwedzhelwa thanngeni hune a kuvhanganywa e hohe a sa swiki hune a kwama mavu a kona u hwalwa nga lori u ya u gayiwa. Mitengo i langwa nga vhuhulu hao khathihi na uri i tevhulwa kangana. Zwi dura R2 000 – R5 000 zwi tshi bva kha lushaka lwa tshifhato khathihi na vhuhulu ha thannge. Tshelede ya u londola: R550 nga mudi nga nwaha (zwi tshi langwa nga tshelede ya u tou anganya ya u shulula thannge ine ya vha R181 nga thannge) kha ri ri thannge i shululwa luranu nga nwaha.



Soredzhi i songo tsesaho

Malatwa a no bva bungani hu tshi katelwa na madi a tshika a bvaho nduni fhedzi a songo andesa u fana na kha soredzhi khulwane, a gwedzhelwa kha soredzhi i re henefho, nga zwituku nga zwituku a swika hune a rurelwa kha sisteme ye ya sikelwa zwenezwo kana kha soredzhi dza zwitaratani a kona u khunyelela e ngeyi hu gaiwaho mashika. Mutengo ndi R2 200 - R3 000 - hu vha na u vhulunga 50% ya tshelede i no shumiswa kha soredzhi khulwane. Tshelede ya u londola ndi R300 - R450 zwi tshi bva kha zwine muta mugele wa tama



Hu no gaiwa hone mashika



Soredzhi yo fhelelaho i no shumisa madi

Malatwa a no bva bungani khathihi na madi a na mashika a no bva nduni zwi gwedzhwa hu tshi shumiswa madi manzhi zwa hwalwa nga mapaipe mahulu zwa ya u gayiwa fhetu hune ha vha na kugaele kwo fhamb anaho ku re kwa nthu musu mashika a sa athu u shululelwa kule. Mutengo ndi R6 000 - R7 00 hu tshi katelwa na mbadelo dine dza itelwa soredzhi dzi re khulwane. U londola hu vha R400 - R800 nga nwaha

Hu no gaiwa hone mashika



Tshaka dza mabunga
e a si themendelwe

Bunga zwalo la dindi

Bunga la khemikhala

Bunga la bakete

Mabunga a tshitshavha

Ndi ngani aya mabunga
a songo themendelwa?

Ha na ndondolamutakalo

Ha shumisei midini

A a dura

Ndi a tshifhinganyana

